

t17_midsp_2 (TMcK-
aFhqN65NPQRKdbngLuDT8kAVMQkUNXa)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v12_vectsp_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_midsp_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_algstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow ((k5_algstr_0 X0 X1 X2 = k4_struct_0 X0) \Rightarrow (X1 = X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v12_vectsp_1 \\ X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow \\ (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((X1 = k4_algstr_0 \\ X0 X1) \Rightarrow (X1 = k4_struct_0 X0))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2.(((v2_rlvect_1 X0) \wedge (l1_algstr_0 \\ X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)))) \Rightarrow (k3_rlvect_1 X0 X1 X2 = k1_algstr_0 X0 X1 X2) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k5_algstr_0 \\ X0 (k1_algstr_0 X0 X2 X1) (k1_algstr_0 X0 X3 X1) = k5_algstr_0 X0 X2 \\ X3)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 \\ X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (k4_algstr_0 X0 (k5_algstr_0 X0 X1 X2) = k5_algstr_0 X0 X2 X1))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2_algstr_0 X0) \Rightarrow ((l2_struct_0 X0) \wedge (l1_algstr_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.((l2_algstr_0 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (m1_subset_1 \\ (k5_algstr_0 X0 X1 X2) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_algstr_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_midsp_2 X0 X1 = k1_algstr_0 \\ X0 X1 X1)) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.(((v2_rlvect_1 X0) \wedge (l1_algstr_0 \\ X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 \\ X0)))) \Rightarrow (k3_rlvect_1 X0 X1 X2 = k3_rlvect_1 X0 X2 X1) \end{aligned} \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v13_algstr_0 X0) \wedge ((v12_vectsp_1 \\ X0) \wedge ((v2_rlvect_1 X0) \wedge ((v3_rlvect_1 X0) \wedge ((v4_rlvect_1 X0) \wedge \\ (l2_algstr_0 X0))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 \\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((k1_midsp_2 \\ X0 X1 = k1_midsp_2 X0 X2) \Rightarrow (X1 = X2)))) \end{aligned}$$